

## 'Mekɔkɔewo, mite va ne míadzi ha

traduit de « Saints, approchons... »

*C*

*mf*

1. 'Me - kɔ - koe - wo, mi - te va ne mía - dici  
 2. E - va tso e - do - kui sa - vo de mía

*C*

ha, A - ka - fu A - lē - vi la kple lo - lɔ ; Ê, e - du  
 ta, Na - ne - ke me - to - te 'fe lo - lɔ o. Ma - wu fe

*mf*

dzi, e - fo tso ku me ke ; Míá - ka - fu  
 do - me - dzoe dzo - dzoe dze 'dzi ; E - de mí

*p*

e - fe iju - ti - kɔ - koe gā la, Mí 'me - si - wo Kris -  
 tso vi - vi - ti dici - ijo - wo me. Wo - fo fi dee, ne -

*mf*

to fe lo - lɔ de Kris - to fe lo - lɔ de.  
 ne - ma ye wo - wœ Ne - ne - ma ye wo - wœ.

3. Miele subowòm 'vulele-vosanu.  
Ekpo ñusêwo katâ dë mía dzi.  
Esime miele ñku ðom wò ku dzi,  
Miele mò kpom na gbesigbe míava do  
Le keklé me abe Kristo-srð 'ne  
Abe Kristo-srð 'ne.

4. Mí katâ, miele wò lólð dom dë dzi  
Le kplð sia ñu Alëvi, si wowu !  
Miafè dzi, siwo kpø sitsofe la  
Le dzogbenyui gã, si nèfle na mí la,  
Ðom kpø, Kristo, le ñutifafa me  
Le ñutifafa me.